

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 7. marta 2018. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa sedam glasova „za” ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

Amandman 1

U članu 4 stav 1 riječ „Izrazi” zamjenjuje se riječima: „Pojedini izrazi”.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7)genetički modificovana riba ili drugi vodeni organizam (u daljem tekstu: GMO) je organizam čiji je genetički materijal izmijenjen na način koji se ne pojavljuje prirodnim putem;”.

U skladu sa predloženom izmjenom vrši se prenumeracija tačaka.

Amandman 2

U članu 10 stav 1 riječ „treba” zamjenjuje se riječju „mora”.

Amandman 3

U članu 16 stav 1 ispred tačke 1 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„1) nakon zaključivanja ugovora iz člana 12 stav 1 ovog zakona organizuje ribočuvarsku službu od dva ili više ribočuvara;

2) obezbijedi neophodna tehnička i finansijska sredstva za rad ribočuvarske službe;

3) organizuje rad ribočuvarske službe na način kojim će se obezbijediti 24 časovno čuvanje riba i drugih vodenih organizama; ”.

Dosadašnje tač. 1 do 7 postaju tač. 4 do 10.

Amandman 4

U članu 18 stav 3 riječ „naročito” briše se.

Amandman 5

U članu 19 stav 1 tačka 2 riječi: „genetski modificovanih” zamjenjuju se riječju „GMO”.

U tački 28 poslije riječi „vodama” dodaju se riječi: „koje nijesu utvrđene kao ribolovno područje”.

Tačka 41 mijenja se i glasi:

„41) stavljati na tržište ribu i druge vodene organizme koja je ulovljena uz upotrebu vatrenog oružja, osti, trokuke, eksplozivnih naprava, elektrouređaja ili podvodnom puškom.”.

Amandman 6

U članu 40 stav 2 riječi: „(u daljem tekstu: ribari)” brišu se.

Amandman 7

U članu 44 stav 2 riječi: „(u daljem tekstu: sportski ribolovci)” brišu se.

Amandman 8

Naziv člana 60 mijenja se i glasi:

„GMO u akvakulturi”

U članu 60 riječi: „genetički modificovanih” zamjenjuju se riječju „GMO”, a riječi: „(u daljem tekstu: GMO)” brišu se.

Amandman 9

U članu 61 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana listu stranih i lokalno neprisutnih vrsta riba i drugih vodenih organizama za koje nije potrebna saglasnost organa uprave nadležnog za poslove zaštite prirode, utvrđuje Ministarstvo.”.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Amandman 10

U članu 62 stav 1 tačka 3 poslije riječi „organizama” dodaju se riječi: „u uzgajalište”.

Amandman 11

U članu 74 stav 1 tačka 9 riječ „SRK” zamjenjuje se riječima: „sportsko ribolovni klubovi”.

Amandman 12

U članu 75 stav 1 tačka 4 riječi: „genetski modificovanih” zamjenjuju se riječju „GMO”.

U tački 8 riječi: „uređaj za elektroribolov” zamjenjuju se riječima: „elektrouređaj”.

Amandman 13

U članu 76 st. 1 do 4 poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi: „u iznosu”.

U stavu 1 ispred tačke 1 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„1) nakon zaključivanja ugovora iz člana 12 stav 1 ovog zakona nije organizovalo ribočuvarsku službu od dva ili više ribočuvara (član 16 stav 1 tačka 1);

2) nije obezbijedilo neophodna tehnička i finasijska sredstva za rad ribočuvarske službe (član 16 stav 1 tačka 2);

3) nije organizovalo rad ribočuvarske službe na način kojim se obezbijeduje 24 časovno čuvanje riba i drugih vodenih organizama (član 16 stav 1 tačka 3); ”.

U skladu sa predloženom izmjenom vrši se prenumeracija tačaka, kao i korekcija poziva u tačkama u kojima se vrši poziv na član 16.

U tački 4 riječ „propisanim” zamjenjuje se riječju „utvrđenim”.

U tački 10 riječi: „genetski modifikovane” zamjenjuju se riječju „GMO”.

U tački 32 poslije riječi „vodama” dodaju se riječi: „koje nijesu utvrđene kao ribolovno područje”.

Tačka 45 mijenja se i glasi:

„45) stavlja na tržište ribu i druge vodene organizme koja je ulovljena uz upotrebu vatrenog oružja, osti, trokuke, eksplozivnih naprava, elektrouređaja ili podvodnom puškom (član 19 stav 1 tačka 41);”.

Tačka 47 mijenja se i glasi:

„47) vrši poribljavanje u količinama koje nijesu utvrđene odobrenjem iz člana 22 stav 1 ovog zakona i bez prisustva poljoprivrednog inspektora (član 22 stav 4); ”.

U tački 61 riječ „zagađujući” briše se.

U tački 68 riječi: „do 1. marta tekuće za tekuću godinu” zamjenjuju se riječima: „do 1. marta tekuće godine”.

U tački 80 riječi: „genetički modifikovanih” zamjenjuju se riječju „GMO”.

Tačka 88 mijenja se i glasi:

„88) podatke o cijenama i količinama prodane ribe i drugih vodenih organizama ne unosi u evidenciju o prodaji ribe i drugih vodenih organizama (član 67 stav 1). ”.

Amandman 14

U članu 77 stav 1 poslije riječi „kaznom” dodaju se riječi: „u iznosu”.

Tačka 5 briše se.

U tački 22 poslije riječi „formi” dodaju se riječi: „sa dokaznim materijalom”.

Amandman 15

U članu 83 poslije riječi „društva” i zareza dodaje se riječ „korisnici,”.

Amandman 16

U članu 84 poslije riječi „pristupanja” dodaju se riječi: „Crne Gore”.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO PREDLOGA OVOG ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj Predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine svih poslanika.
5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona postoje slovne i pravno-tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstataciom, a navedene ispravke glase:

- u članu 7 stav 2 poslije riječi „člana,, dodaje se zarez;
- u članu 9 stav 5 riječ „Registar,, zamjenjuje se riječju „registar,,;
- u članu 12 stav 2 tačka 10 riječ „važanja,, zamjenjuje se riječju „važenja,,;
- u članu 16 tačka 6 riječ „obavijestiti,, zamjenjuje se riječju „obavijesti,,;
- u članu 18 stav 8 riječ „procjenjene,, zamjenjuje se riječju „procijenjene,,;
- u članu 19, u uvodnoj rečenici, riječ „voda,, zamjenjuje se riječju „vodama,,;
- u članu 22 stav 4 riječi: „stava 2,, zamjenjuje se riječima: „stava 1,,;
- u članu 51 stav 4 riječ „Uzgajivač,, zamjenjuje se riječju „uzgajivač,, u stavu 5 riječ „Uzgajivača,, zamjenjuje se riječju „uzgajivača,, u stavu 7 riječ „seobavlja,, zamjenjuje se riječima: „se obavlja,, ;
- u članu 56 st. 7 i 8 riječ „Registar,, odnosno „Registra,, zamjenjuje se riječju „registar,, odnosno „registra,,;
- u članu 61 stav 1 riječ „odobrenjaMnistarstva,, zamjenjuje se riječima: „odobrenja Mnistarstva,, u stavu 2 riječ „stava1,, zamjenjuje se riječima: „stava 1,, a u stavu 3 riječi: „stava 2,, zamjenjuje se riječima: „stava 1,, ;
- u članu 67 stav 3 riječi: „stava 1ovog,, zamjenjuju se riječima: „stava 1 ovog,,;
- u članu 74 tačka 4 riječ „ribočuvar,, zamjenjuje se riječju „ribočuvara,, a u tački 9 riječ „Upravljači,, zamjenjuje se riječju „upravljajući,,;
- u članu 75 tačka 16 riječ „ispuštatanje,, zamjenjuje se riječju „ispuštanje,, , a u tački 39 riječ „obaljanje,, zamjenjuje se riječju „obavljanje,,;
- u članu 76 stav 1 tačka 6 riječ „obavijestiti,, zamjenjuje se riječju „obavijesti,,;
- u tački 9 riječ „otpada,, zamjenjuje se riječju „otpad,,;
- u tački 17 riječ „koji,, zamjenjuje se riječju „kojim,,;
- u tački 22 riječ „utvrđena,, zamjenjuje se riječju „utvrđen,,;
- u tački 52 riječi: „od 7 dana,, zamjenjuju se riječima: „od sedam dana,,;
- u tački 55 riječ „rječnih,, zamjenjuje se riječju „riječnih,,;
- u tački 58 riječ „obavljati,, zamjenjuje se riječju „obavlja,,;
- u tački 70 riječ „Upravljača,, zamjenjuje se riječju „upravljajući,,;
- u tački 22 riječ „obavijesti,, zamjenjuje se riječju „obavijesti,,.

Napomena: sa predstavnikom predlagača je potrebno u fazi pripreme zakona za objavljivanje usaglasiti upotrebu termina „riba,, odnosno „ribe,, i sa njima povezanih termina, iz razloga što se u dosta slučajeva u istim situacijama koriste u različitom padežu. Primjeri: član 49 stav 7 u odnosu na član 51 stav 9; član 75 tačka 24 u odnosu na tačku 25, tačka 28 u odnosu na tačku 52 itd.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik dr Filip Vuković, član Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Marta Šćepanović